

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. [76/2010](#), [63/2011](#), [28/2012](#), [8/2013](#), [4/2014](#), [49/2014](#), [1/2015](#), [2/2015](#), [10/2016](#), [8/2017](#), [50/2017](#), [15/2019](#), [9/2020](#), [61/2021](#), [110/2021](#), [8/2022](#), [20/2022](#), [32/2022](#), [15/2023](#) i [68/2024](#). Izmena [124/2024](#) ne nalazi se trenutno u prečišćenom tekstu.

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržina, način popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: porez) i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi).

Član 2

Obračun poreza i doprinosa podnosi se nadležnom poreskom organu (u daljem tekstu: poreski organ) na Obrascu "Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima" (u daljem tekstu: IOPPD), koji je sa uputstvom za njegovo popunjavanje i šifarnikom osnova za obračun odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 3

IOPPD sadrži opšti i posebni dio.

U opšti dio se unose podaci o poslodavcu, odnosno isplatiocu, a u posebni dio podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa.

Član 4

IOPPD podnose:

- 1) poslodavci, odnosno isplatioci dohotka (ličnih primanja, ugovorene naknade, prihoda od imovine, prihoda od kapitala i dr.);
- 2) državljanin Crne Gore zaposlen u inostranstvu kod inostranog poslodavca, ako za to vrijeme nije osiguran kod inostranog nosioca osiguranja;
- 3) Zavod za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod) – za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje;
- 4) Fond penzijskog i invalidskog osiguranja – za penzije državnih i javnih funkcionera;
- 5) ustanove socijalne i dječje zaštite – JU centri za socijalni rad (za korisnice prava na naknadu po osnovu ranije korišćenog prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece kojima je radi korišćenja tog prava njihovom voljom pretao radni odnos na neodređeno vrijeme);
- 6) lica kojima je priznato pravo na produženo osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje; i
- 7) rezident Crne Gore koji ostvaruje lična primanja iz inostranstva.

IOPPD ne podnose: lica koja obavljaju samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje (osim za svoje zaposlene), lica koja se bave poljoprivredom kao jednim ili glavnim zanimanjem i sveštenici, vjerski službenici, monasi i monahinje.

Član 5

IOPPD se podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu za prethodni obračunski period.

Član 6

Izmijenjeni IOPPD za određeni obračunski period obuhvata kompletne podatke za sva lica na koja se odnosi obračun.

Član 7

IOPPD se podnosi elektronskim putem upotrebom elektronskih servisa poreskog organa.

Član 8

Izuzetno od člana 2 ovog pravilnika, za lična primanja po osnovu zaposlenja koja potiču iz ranijih perioda, a nijesu isplaćena do početka primjene ovog pravilnika, obračun poreza i doprinosa, kao i sve izmjene koje se odnose na taj obračun, podnose se na Obrascu "OPD-1" Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Službeni list RCG", broj 81/06 i "Službeni list CG", broj 4/10).

Član 9

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni list CG", br. 45/08, 80/08, 40/09 i 88/09).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2011. godine.

Obrazac IOPPD